

NOTA

Tots els que vulgan rebre's Setmanari de L' IGNORANCIA p' es corréu p' den escriure direccament a sa Direcció, en viant per adelantat un trimestre.

L'IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

PUNTS DE VENTA Y SUSCRICCIÓ.

Can Gelabert, Pas d'en Quint, núm. 19.
Can Rotger, Cadena de Cort núm. 11.
Can Pèp Tous Plassa de Cort, núm. 14.
Can Planells, Sindicat, 59.

ORGÀ Y XEREMIES DE TOTS ELS MALLORQUINS IGNORANTS

A Palma, cada número..... 0'65 cèn. pta.
A domicili. Es trimestre..... 0'65 " "
Un any..... 2'60 "
Números atrassats..... 0'10 "

SONARÁ CADA DISSAPTE TANT SI TÉ VENT COM NO

DIRECCIÓN Y REDACCIÓN: MOLINERS, 12.

Fòra Palma. Dins Mallorca, 3 mesos.... 0'85
1 any..... 3'25
Dins Espanya, 3 mesos.... 1'00
1 any..... 3'50

NOTA INTERESSANT.—Tots els pagos son per adelantat, per evitá plets y questions.

EFEMÉRIDES DEL MES DE MARS.

II.

En el més de Febré del any 1748, se comensà à sentí en Mallorca sa fam, à causa qu'el blat qu' havia comprat el señor Francisco Esquer per conta de la Ciutat y Reyne de Mallorca en la Ciutat de Zaragoza y Tortosa, que tot feya la suma de 30.000 corteres, no pogué venir à causa qu'el Rey lo prengué per dur à France per la provisió del Ecsérsit; ó com diuen altres, Don Juan de Castro Comandant de Mallorca impedí que dit blat no vingués per ell vendre el seu blat y afamarmós. Deu sap la veritat; lo que consta es qu'ell es causa de sa nostra desditxa. Deu ley perdon. Amèn. Les males providències que donaren los Retgidors dimanades estas de dit Comandant; foren les següents: Primerament, prohibiren el fer Buñols, Coques, Bescuyt, Rostilles, Panades y tota sort de Pastes. Prohibiren el pa de xexa, y que sols los malats amb billet de metge en poguessen menjar. Prohibiren el que ningú pogués dar ordi al bestiar sinós que qui en tenia qu'el dugués à la cuartera per repartirlo à los fornés, y que sols ells fessin el pa per tot el poble, sens que ningú pogués pastar. El pa que menjaven els Cavallers, Jutges, y gent de distinció era tres tèrsos de blat y un de xexa, y per la demés gent blat, ordi y civada. El pá doble de blat y xexa anava à dèu dinés. No se trobaven llegums de ninguna espècie, y fonch menester qu'un Jutge d'Audiència y un Retgidor anassen à regoneixe les cases de la Ciutat y Terme, per fer trèure el poch llegum que se trobava, per lo abastato públich, y aforarló, y los demés grans. La xexa la aforaren à 15 sòus la barcel·la, el blat à 14 sòus, lo ordi à 7 sòus, la civada à 4 sòus 8 diners, les faves à 12 sòus, los fasols à 10 doblés lo almuts, les à vint doblés lo almuts, los ciurons à dos sòus y quatre diners lo almuts, y per últim tot anava car y lo pitjor que no tenian diners per comprar lo qu'ha-

vian menester; pareixia que la fi del mon s'en venia y ningú s'entenia. Era una Babilonia Mallorca à causa que los Retgidors davan una providència, la Real Audiencia una en contrari, el Comandant un altre, y no sabiam qui haviam d'obehir ni qu'haviam de obrar amb tanta contrariedat d'ordres. Tot se resolia en tenir junes los Retgidors el matí y tarde, y no se dava providència bona; qu'al pareixe tots los Ministres y Gent de Govèrn estaven privats del do de consell. Era una llastima veure la multitud de pòbres qu'anavan demanant almoyna de pòrta en pòrta, no sols los qui altre temps ja tenian semblant costum de captar suu gent de estament y manestralis honrats, y Mossons y la major part de la Pagesia. En fin era una llàstima.

Vuy dia 4 Mars, dit any, s'ha llevat la ordre de fer pa de xexa tota sola, adhuc per los malalts, à causa que la cosa se estreñy, y los Malalts han de menjar de blat y xexa. Dit dia no se troba pa a ningun forn, ni meus a Plassa, y es esitat precis posar pena de la vida a los fornés que de proute fessan pa.

Vuy dia 17 Mars, dit any, Dominica tercera de Quaresma se publica a La Seu y demés parròquies y convents una ordre del señor Bisbe que tothom generalment menjas carn tota la Quaresma, però que se observas el dijuni, atenent a la falta de manteniment qu'hey havia en Mallorca, pues el blat estava tant envant que soialment dins tota la Isla se trobaven mil quarteres de blat, 400 de xexa, 500 de ordi y cosa de 80 de farina. Era cosa de llàstima veure la misèria y necessitat que teniam, puis en els forns no se troba pa ni per dinés qu'un tinga troba res à comprar. Los Retgidors han dat ordre als fornés que à qui vol un real de pa, solament l'hi'n douen tres doblés. Es cosa qui espanta veure à totes hores la gran multitud de pòbres qui van demanant caritat, y ningú los pòt socorrer, pues tots som iguals, los qui porèn los dam diners, y dits compran carn y d'este modo passan axí com poden.

Dit dia sa recullí el poch llegum que

se troba en Mallorca y mesclat amb civada ó Vena se feya pá qu'anomenan vuytenes. Lo Hospital està plè de malalts qu'à causa del mal menjar enmalatzen; y en volerlós dar remey luego morren. En fin es una misèria Mallorca. Deu ho remediy. Amèn. El Moltó va à 3 sòus 6 diners la lliura carnissera, el Bòu à 2 sòus, el Crestat à 1 sòu 8 diners, la Ovella y Cabra à 1 sòu 4 diners.

Dit dia, 17 Mars; se feu processó general de rogativa, que va anar al Hospital General y se dugué la Vera-Creu; y à l'era del Hospital benehiren los ayres, cuya funció feu el señor Bisbe perque Deu mitigás los vents tan fòrts que feya, per cuya causa los xabèchs qu'havien d'anar à dur blat no podíau passar. El Comandant també assistí à la Processó y dugué asta del Talamo tota la processó.

Dia 18 dit mes y any, à la nit sortí missió de La Sèu, y dia 19, 20 y 21 predicà missió en dita Sèu lo Ilustre Señor Dr. Don Agostí Antich de Llorach Pre. y Canonge. La Missió qu'es sortida esta nit es sortida à les 5 de la tarde. Duyan el Sant-Cristo de la capella de Sant Bernat, y el portà tota la processó Don Joaquín Dameto y Pueyo Pre., Tresorer y Canonge Coadjutor. Predicaren el primer sermó baix del balcó d'en Thomás Llinás al enfrente del carré d'en Morey, y el predicà el Dr. Cardona Pre., el segon fonch à Plassa baix de la Creu, devant casa d'en Llopis y el predicà el Dr. Leonard Torelló Pre. El tercer s'havia de predicar devant la pòrta del Pa de Santa Eulalia, y à causa del vent tan fort que feya, que pareixia que Mallorca s'en havia d'entrar esta nit, fonch precis entrar dins Santa Eulalia y predicar dins la Iglesia, y predicà el Dr. Francesch Plomer, Pre. El quart fonch devant la botiga del Sagell y predicà el Dr. Marcó Pre. El quint fonch al taulell d'en Titi, y el predicà el Dr. Puigserver Pre. El sisè fonch al Clòt de Cort, y el predicà el Dr. Jusèph Gras Pre. A les nou y tres quarts entrà la Missió à La Sèu y predicà dins el señor Canonge Antich Pre. Fonch cosa singular que à causa del vent tan fort, continuament

anavan cayent teules de les teulades, y no feriren ningú.

Dit dia 18, Deu mos enviá un xabèch qui ha duytes 700 quarteres de blat.

'Vuy dia 19. Encara no han pogut passar los xabèchs qui han d'anar à dur blat; pues fà un vent tan *récio* que no s'es vist may Deu mos ajud y el Patriarca San Joseph, cuya festa celebrám Fas nòta que 'vuy dia 19, festa del patriarca St. Joséph, després de ser acabat el Sermó de la Missió, Deu Nòstro Senyor mos ha enviat una barca de blat que apòrta 1700 quarteres, y es veu clarament que Deu à intercessió de Sant Joseph mos volgué aconsolar; pues dita barca carregava en el pòrt d'els Alfachs, per anar à Fransa, é impelida de la tempestat fonch precís desamparar dit pòrt, y sens sobre ahont anava, impelida de la fortuna, tant si volgué com si no, el vent la dugué en còsa de vint hores à Mallorca, amb tres homos quèla regian. Fonch gran el contento y alegría que tinguerem amb este socorro que l Señor per intercessió de Sant Joseph mos ha enviat, y tenim confiansa que no patírem pues qui ha comensat à mostrarsé propicio, enviantmos esta barca, mos enviarà més socorro. Axí sia. Amen.

'Vuy dia 20. No tenim novedat alguna, sinó qu'es blat s'estreñ y los xabèchs no pòden passar.

'Vuy dia 21. Axí mateix.

'Vuy dia 22. Axí mateix y los xabèchs no pòden passar; sòls hey ha la novedat que à cada forn han posat un soldat y un algutsir de guarda; y à qui vòl un pa n'hi n'donan mitx, y tot es un crit y confusió y misèria.

'Vuy dia 23. Menos son passats los xabèchs, y à los forns no se tròba pa, y tothom crida fam.

'Vuy dia 24. Menos son passats y el pa s'estreñ. Dit dia, diumenge quart de Cuaresma, se feu una molt pia y devota processó de rogativa, la qual sortí del Hospital general y dugueren la miraculosa figura de La Sanch de Jesucrist à La Sèu. Assistí à dita processó tota la Noblesa y Poble, y tots los oficials de los 4 Regiments que se tròban de gornició, tots amb cirí encès. En La Sèu tenian en lo altar major les Santes Espines patents, y luego que tota la processó fonch dins La Sèu colocaren la Santa Figura à lo altar major, à la part de lo Evangeli, y la Noblesa s'assentà à los bauchs, y los Regidors y Comandant que també assistiren à dita processó s'assentaren à son puesto; à les hores puja à la Tròna el Reverend P. Fr. Miquel Quetglas Pre. Religiós Minim de Sant Francisco de Paula, Predicador General, Ecsaminador y Teòlech de la Nunciatura d'Espanya, y predicà tres quarts sermó de missió, y feu molt de fruyt, rematant amb una súplica à la Santa Figura, que deixá al poble molt edificat y consolat. Després tornà la processó al Hospital, y en dita Iglesia feu tres dies

de missió el P. Fr. Bonaventura de Mallorca, Pre. Religiós caputxi y feu molt de fruyt.

'Vuy dia 25. No tenim novedat sinó qu'el vent encara dura y los xabèchs no poden passar.

'Vuy dia 26. Lo passam axi mateix y los xabèchs encara son à Andraitx. Dit dia han caygut alguns miñons morts de fam.

'Vuy dia 27. Encara fa vent y los xabèchs no pòden partir.

'Vuy dia 28. No troban pá à ninguna forn y la gent crida fam, y los xabèchs no pòden partir.

'Vuy dia 29. Axí mateix com ahí y los xabèchs son encara à Andraitx.

'Vuy dia 31. *Dominica Pasiónis*. Menos se tròba pá y es llastima el veurer los pòbres que demanan pá, sens que ningú los puga socorre. Dit dia se portà el Sant-Cristo del Convent de la Mercè en processó à la Real Capella de Santa Ana del Castell y predicà el P. Lector Pons, Pre. Fonch molt pia y devota esta processó.

(Seguirà.)

PEP D' AUBENA.

CUARTILLA GLOSADA AMB DÉCIMES

PER VARIOS AMICHS GLOSADÓS NATURALS.

~~~~~  
(CONTINUACIÓ.)

### III.

Cèl y tèrra, mar y vent,  
Sòl y lluna y sus estrelles  
Per mí son grans maravelles  
Qu'hey pèrd es coneixement,  
Del mon es comensament  
Totes ses còses parí,  
No me vuy aturarí  
¡Oh còr miéu que may repòses!  
Y pensant aquestes còses  
*Un homo se va morí.*

Veym creixe de cada dia  
Ses herbes y arbres fruytals.  
Tota classe d'aninals,  
Y tot forma una armonia,  
En Deu no hay ha picardia  
Ni tampoch es venjatiu,  
Hey ha un escrit que diu  
Un homo malalt estava  
Es molt just si jamegava  
*Perque tenia motiu.*

Per lley de naturalesa  
Jò tench esperimentat  
Que se mòrt tot lo qu'es nat  
Y la mòrt no té peresa,  
Sa persona més entesa  
No hay ha cap metge que diu,  
Tampoch saben es motiu  
Si ley van à preguntá;  
Lo que pòren contestá  
*Va morí perqu' era viu.*

Quant neix una criatura  
Pren estatge en aquest mon  
Y va dret cap el segon  
Caminant y no s'atura,

No tenim hora segura  
Quant d'aquest hem de parti  
Per molt qu'estiguem aquí  
Es ben cert que morirem:  
Per vòltes que li donem  
*Axò es el nostre camí.*

### IV.

Molts profetisan 'vuy dia  
Quatre Deu y quatre els Sants,  
Y per axò n'hi ha tants  
Vestits de s'hipocresia.  
Recordauvós s'agonia  
Que Jesuerist va patí  
Per podermós redimí  
De s'estat en que mos veyá,  
Y sent bëfa es pòble deya  
*Un homo se va morí.*

De tot allò que Deu fa  
Son ben pòchs que no se queixa  
Y son molts que des que neixen  
Ni un pas dret sòlen donà,  
Y tots mos solém queixá  
Quatre Deu sense motiu  
Y el qui d'axò se riu  
Que tenga en conta primé  
Si Deu tal vegada heu sé  
*Perque tenia motiu.*

Des qu' Adam volgué tastá  
De sa fruya prohibida  
Tenim midaàda sa mida  
Que 'n aquest mon hem d'está,  
No mos porèm escapá  
Ni alegá qualche motiu,  
L'Escriptura ja mos diu  
Que per causa del pecat  
Ni hasta Job fonch reservat,  
*Se morí perqu' era viu.*

Per lo tant, com es degut,  
El qui es nat la mòrt mereix,  
Per cap estil s'ecismeix  
De pagá tan gran tribut,  
Qui en el mon haja vengut  
No hay ha remey, ha de morí,  
Sempre heu heu vist usá axí  
Sia pòbre, sia ric,  
Y per axò sempre dich  
*Axò es el nostre camí.*

(Seguirà.)

B.

## XEREMIADES.

Segons notices el Congrés de Señores que s'havíà de celebrá à Mallorca fa temps, ara tornà passá endavant, juntament amb sa publicació d'un periódich escrit amb tota casta de llengos qu'abans de sortí à llum ja conta amb pròp de cinch mil suscriptores. Pareix també que se tracta de donà à tau important succés sa protecció que se mereix, amb sa celebració de festes y espectacles y funcions dignes d'aquest fausto aconteciment. Nòltros proposam qu'entre aquestes festes s'en fassa una que consisteixca en sa celebració d'un certamen de Señores, oferintsè prèmis à s'aldia més guapa d'es Congrés, à sa qu'haurà

reunit més títols científichs, à sa que més haurá viatjat per totes ses parts del mon ó mes idiomes sàpia parlá, y altres per aquest estil.

\*\*

Hem estats obsequiats p' En Jordi d'es Recó amb un tomet de *Contarelles* qu'acaba de publica, y còm algunes de elles han estades publicades dins es nòstro setmanari per essè ell un d'els seus antichs redactors, mos escusám de ponderá el seu mèrit. Els nòstros lectors de segù que 'l voldrán veure per ensaborirló, y el trobarán venal à moltes de ses llibreries de Palma. Li donám les gracies y contám amb ell perque en fassa estampá un altre. Axí mos agrada veure sovint y espès publicacions mallorquines qu' augmentin sa biblioteca popula que tan pòbre de llibres bons es en Mallorca.

\*\*

Hem rebut un prospècte d' una nòva casa instalada en Madrid, baix del nòm de *Casa Volta*, carré d'Atocha números 19 y 21 principal que s'encarrega de posa timbres, teléfonos, para-rayos y llums elèctrichs. S'altura en coneixements y aparatos d'aquest establiment el fa recomendable à qui haja de mesté els seus productes.

\*\*

També mos recomanen s'establiment de vins, aygordents y licors d'En Josèp Monseny à Bañoles, sobre tot des licor que fa amb so nòm de *Gloria* que diuen qu'es tan bo.

\*\*

A València se publica un setmanari en Valencia molt apreciable, titolat *Lo Rat Penat*, òrga d'una societat literaria del mateix nòm. Per fer coneix sa séua importància basta anunciar el sumari des número 5:—«Apunts històrichs y crítichs sobre els antichs grèmies de Valencia y la organisiació é influència econòmica y política d'els mateixos p'en Francesch Tariu.—La mort del rossinyol, poesia per M. Jacinto Verdaguer.—Història gramatical de la llengua llemosina-valenciana, p'en Josep M. Puig Torralva.—A sòles, poesia p'en Constantí Llombart.—Bibliografia, p'en Francesch Fayos.—Romans, p'en Miquel Esteban Ruiz.—La nit de les ànimes, poesia p'en Francesch Algarra.—Nòves.—Anuncis y reclams.»

\*\*

A sa papeleria de Can Tous, plassa de Cort, n.º 14, hey ha una notable col·lecció de Devocionaris amb cubertas de nàcar, conxa, búfalo, marfil, nikel, dublée, pell de Russia, d'Australia, xagrí, badana ó imitacions, desde s'infim prèu de 2 reals fins à 200. Però lo més notable es que regala à totes ses personnes

que visitan dita papeleria y fassan 4 reals de gast, un billet per podè optà à sa rifa des dissapte del Ram, y que conté: Un Devocionari negre amb cadenetes, valor 56 reales; Un altre de nikel, 36; Un altre de pell, 16; y un altre per nina, 3.

## ELS IMPROPERIS.

*J' Responmè, oh pòble amat!  
¡Que t' he fet, oh pòble meu!  
¡Apesar d'essè ton Deu  
Repara còm m' has posat!*

Jò per fertè benefici  
D'inimichs te vaitx gordà,  
Tú me vares assortà  
Y m' has mort dalt un suplici.

Jò t' vaitx trèure bondadós  
D' una gran cautividat;  
Y tú en mans m' has entregat  
D'inimichs de còr ferós.

Per mi passares salva  
Per dins mar à peu axut;  
Tú amb un ferro molt agut  
Has ubèrt es meu costat.

De sombra te vaitx serví  
P' el desèrt, còm nigul bell  
Y tu 'm dus amb gran tropell  
A Pilat; y em fas morí.

Pa del Cèl te vaitx doná  
Un temps quant peregrinaves,  
¡Y ara tú en la creu me claves  
D'un mòddo tan inhumà!

Quant estaves abrasat  
D'aygo te vaitx provehi,  
Y ara que me veus morí  
Fèl per beure m' has donat.

De reys els etetros preciosos  
En tes mans te vaitx posá  
Y tú en paga eun vares dà  
Els tormentos més espantosos.

Corona de magestat  
Te daren mes mans divines;  
Y tú amb corona d'espines  
Cruelment m' has coronat.

Per amor te vaitx doná  
Un reynat gran y hermos,  
Tú en el suplici penós  
De creu me fas espirá.

*J' Responmè, oh pòble amat!  
¡Que t' he fet, oh pòble meu!  
¡Apesar d'essè ton Deu  
Repara còm m' has posat!*

MESTRE GRINOS.

## COVERBOS.

Un capellà y un seglar tenían una disputa sobre un punt de sa religió cristiana; y es capellà va acabá dihent:

—¿Y vostè, que no es sacerdot vòl sobre més que jò en matèries de religió?  
—Sí, senò, (contestà es seglar); perque sou més cristià que vostè.

—¿Y còm heu prova?

—¿Còm? Perque per mí l'Iglesia té dispòsts sèt Sagaments, y per vostè no n' hi ha més que sis.

Tenia rabó, perqu'era viudo en disposició de prendre Ordres sagradas, y es capellà no podia prendre mai s'estat del Sant Matrimoni.

\*\*

Un homò se confessava y deya:

—Pare: jo he estat molt cruèl.

—Meèm, fiy meu; meèm espliquèt. Deu perdona als majòs culpables, quant donan pròves de vertadé arrepentiment.

—Yò, una vegada, deu fé uns quinze dies, vaitx matà una mosca d'una garrotada.

—Fiyet, axò no es pecat. Meèm, segueix. ¿Que més?

—Que sa mosca estava aturada demunt es cap de sa méua dòna.

\*\*

Un pagesòt molt xistós, sempre deya dins sa tavèrna:

—Vaja un mon miserable! Jo ja som de bastant edat, y no he tengut en tota sa méua vida, més qu'un dia d'alegría.

Tant va arribá à repetí allò, qu'els seus companeros li digueren que fèsser favò de dirlós qu'havia fét aquell dia que li fonch tan alegre.

—¡Foy! (digué ell.) Vaitx assistí à s'enterró de sa sògra.

\*\*

Entra una señora à una tenda y diu:

—Los torn aquest vestit perque tot-duna qu'he estat à ca-méua he vist que estava plè de taques. ¡Fan molt mal en vendre teles sense mirarles!

—Señora, (respongué es botigué,) es lo únic que mos compènsa de ses moltes que miran, sense comprarles.

\*\*

Se presentà una señora à n'es telégrafo y va di à s'empleat:

—Fassa favò d'envià aquest parté à n'es méu homò.

S'empleat provà de lletgirlo, però tan embuyat estava que va havè de respondre:

—Señora, perdon; jò no puch servirla perque no entenç sa séua lletxa.

—Y axò que té que veure; es p'és méu homò y ell fa molts d'años que l'entén.

\*\*

Reñava un pare à un fiy seu per havè jugat y perdat tot lo que duya:

—Còm has de goñá, jugant en Divendres Sant?

—Digaumè, mon-pare: ¿es qui m' ha goñat à mí, jugava en dia de Pasco?

## PRONOSTICH PER LA SETMANA QUI VÉ.

*Diumenge 15 de Mars.***SANTA FLORENTINA Y SANTA MATILDE***Quart Diumenge de Corema.*

(Avuy se tréu ànima.)

**Coranthonres.**—Acaban à la Mercè y comènsan à Sant Nicolau dedicades à Sant Jusèp.**Funcions amb Nostr' Amo.**—A Santa Clara, à s'horabaixa, per l'Assunció de Maria Santíssima. Al Socós, el decapvespre, s'esercici d'els Cinturats. A Montissión s'horabaixa esercici amb sermó.**Funcions Illeses.**—A les 7 comunió general à Montissión y al Socós. A Sant Cayetano, à s'horabaixa, visita à Nòstra Senyora del Amor hermós. Capella de Palacio, els Dolors de Maria. A La Sèu, sermó.**Costums.**—Festa de la Mare-de-Deu de la Consolació de Sant Juan, dalt el seu oratori.**Corrèus.**—En surt à les 7 per Alcudia y Barcelona; à les 8 per Eivissa y Alicant.**Esemérides.**—1777. S'embarcà el Bisbe Don Juan Diez de la Guerra y abans d'embarcàrsen donà 1000 lliures à s'òbra de l'Església d'els Establiments, 13,000 à ses minones; vestí 900 pòbres, parti més de 8,000 lliures de ròba per l'Hospici, pagà els escavalls de la Casa Santa de La Sèu y altres almoynes. /**Temps.**—Homitat.**Signes.**—Es sol en Piscis y sa lluna en Acuari. Jupiter passa pròp de s'estrella Regulus.—Els nins que neixerán avuy serán guapos; ses nines tendrán molts d'infants.*Dilluns 16.***SANT ABRAHAM, ERMITÀ Y SANTA MADRONA, VERGE Y MARTIR.****Coranthonres.**—Segueixen à Sant Nicolau. **Novenes.**—Comènsa sa de la Mare-de-Deu de Mars.**Corrèus.**—A les 7 del matí sol arribà el de València y à les 9 es de Mahó per Alcudia. A les 4 des capvespre surt es vapor per Mahó.**Esemérides.**—1755. Hey ha moltes malalties de mal de costat y s'en moren molts.**Temps.**—● Lluna nova à les 5'48 des capvespre. Es regulà que plaga bé ó que s'apareix.**Signes.**—Es sol en Piscis y sa lluna també. Eclipse de Sol que no se pòt veure de Mallorca. Conjunció de Marte y Venus amb sa Lluna.—Els nins nats avuy serán vagabundos; ses nines honestes.*Dimarts 17.***SANT PATRICI Y SANTA GERTRUDIS.****Coranthonres.**—Acaban à Sant Nico. **Funcions.**—A les 7, s'esercici del Beato Alonso à Montissión. A Santa Creu, s'horabaixa, la Bona Mort.**Corrèus.**—Surta les 4 es vapor cap à Barcelona.**Esemérides.**—1754. Nevada general y fret de safarat.**Temps.**—S'aygo es casi segura segons pinta es signe.**Signes.**—Es sol en Piscis; sa lluna també. Conjunció de Mercuri amb sa Lluna.—Els nins nats avuy serán bons per capellans; y ses nines molt piadoses.**Feynes.**—Sembrau melons y carabasses.*Dimecres 18.***SANT GABRIEL ARCANGEL.****Coranthonres.**—Comènsan à Sant Miquèl dedicades al mateix Sant Patriarca.**Funcions.**—A s'horabaixa à Sant Jaume la Agonía del Señor.**Corrèus.**—A les 5 arriba d'Eivissa y d'Alicant y à mitjà dia de Barcelona y Alcudia. A les 5 surt per Alcudia y Mahó.**Esemérides.**—1774. Penjaren Eo Miquèl de Capdepera per havè mort à sa séua atlòta.**Temps.**—Segueix plou.**Signes.**—Es sol en Piscis; sa lluna també.—Els nins que neixerán avuy serán bons per enginyes; ses nines bones lieyes.**Feynes.**—Llaurau viñes.*Dijous 19.***EL PATRIARCA SANT JUSEP**

(Abans dia de missa; festa per devoció.)

**Coranthonres.**—Segueixen à Sant Miquèl.**Funcions amb Nostr' Amo.**—Per Sant Jusèp: à les 10 à ses Tereses; à les 11 y un quart à Sant Nicolau y à Sant Francesch; à s'horabaixa à Sta. Eulàlia, S. Jaume, S. Miquèl, Sant Geròni, Sta. Clara y Sta. Magdalena.**Funcions Illeses.**—Per Sant Jusèp: à les 5 y mitja à Sant Francesch; à les 7 à Santa Creu, Montissión y el Socós; à les 7 y mitja à la Mercè, Sant Juan y Sant Antoni de Viana; à mitjà dia à Sant Cayetano; à s'horabaixa à Sant Nicolau y à Sant Felip Neri.**Costums.**—Festa à Sant Jusèp de l'illa d'Ivissa.**Corrèus.**—A les 9 sol arribà el de Mahó, y à les 4 des capvespre surt es de València.**Esemérides.**—1774. Se reduhiren els llòchs sagrats p'els delinqüents, y à ciutat sòls hey quedà Santa Eulàlia.**Temps.**—Bón temps y primaveral.**Signes.**—Es sol en Piscis; sa lluna en Aries.—Els nins nats avuy serán liberals; ses nines rabioses.**Feynes.**—Metjencau els sembrats.*Divendres 20.***SANT NICETO Y STA. EUFÈMIA VERGE.****Coranthonres.**—Acaban à Sant Miquèl.**Funcions.**—A Santa Creu y Sant Jaume l'Adoració de les Llagues; en el Socós els Passos. A la Sèu sermó y la Veneració de la Reliquia de la Púrpura de Jesucrist.**Esemérides.**—1758. Gran vent qu' à n' el Moll va fer més de 12,000 lliures de mal.**Temps.**—Comènsa sa primavera à les 10'59 del matí. Segueix es bon temps.**Signes.**—Es sol entra en Aries; sa lluna en Aries.—Els nins qu' avuy neixerán serán prudents; ses nines molt vives.**Feynes.**—Cavau els arbres.*Dissapte 21.***SANT BENET ABAD Y FUNDADÓ.****Coranthonres.**—Comènsan à Sant Francesch dedicades à Nòstra Senyora de les Angusties.**Funcions.**—A Sant Jaume y à Sant Nicolau felicitació sabatina. A Sta. Creu, s'horabaixa, esercici de Sant Lluís.**Corrèus.**—Arriba à les 7 es de Barcelona.**Esemérides.**—1750. Hey ha pèste à ciutat, y desde qu' es sol surt fins qu' es pòn no fan més que treginar morts.**Temps.**—Es vent desbaratará s'aygo.**Signes.**—Es sol en Aries y sa lluna en Tauro.—Els nins que neixerán avuy serán atrevits y ses nines cuydadesos.**Feynes.**—Sembrau floretes.*Dimarts 22.*

## PORROS-PHYES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

**GEROGLIFICH.**—No té cap ni santeny En Pan Viròlla Cabré.**SEMBLANSES.**—1. En que té Bisbe.

2. En que té conxa.

3. En que es redona.

4. En que n'hi ha de falsos.

**XARADA.**—Llit-mach.**PREGUNTA.**—Dr banades.**CAVILACIÓ.**—Ferrer.

Sa rahò es superior; qui espera se desespera; y qui desespera, espera passar à rida millo.

**ENDEVINAYA.**—Una bega.

GEROGLIFICH.

1884 DA I VI: 1885 D BI:

ESTREMÉ.

SEMBLANSES.

1. En que s'assegbla una vila à un barco?

2. ¿Y un barco à n'es telegrafia elèctrica?

3. ¿Y es telegrafia à n'es llum?

4. ¿Y els llinatges à n'els homes des camp?

ETNECIV LAUCSAP.

XARADA

Primera y tercera

son dos animals;

però sa segona

es d'els vegetals;

es tot tant alegria

que m' acursa els mals.

MBSTRE GRINOS.

PREGUNTA.

¿Qu' es lo que fau ses atlòtes guapes es vespre quant apagan es llum?

ETNECIV LAUCSAP.

CAVILACIÓ.

Y DE CALENT!...

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.

FUGA DE VOCALS.

M.e.t. t. m. d.g.lls

t. m.r. j. h. f.y. x.

mlts d. p.chs h. s.nt.t d.

q.' ls t.s ts s.mbl.n s.s ll.s

REDIMESSES.

ENDEVINAYA.

Ni som viudo, ni fadri;

ni som casat, ni tench dòna;

som publicat dalt sa trôna;

tant tench axí com allí.

UNA PADRINA CASADA.

(Ses solucions dissapte qui vè st som oius.)

14 MARS DE 1885

Estampa de sa Viuda y Nys d' En P. J. Gelabert